

Tvornički broj mjernog mosta mora se upisati na sve njegove posebne dijelove.

Glavna tablica podataka mora biti postavljena na pokazivaču izmjerene količine gase i na mjernom mostu.

Član 49.

Na ploči pokazivača izmjerene količine gase ili na posebnoj tablici pokazivača moraju biti upisani:

- 1) firma, odnosno naziv ili znak proizvođača;
- 2) oznaka mjerne jedinice u obliku m^3 ili kg;
- 3) najveći dozvoljeni protok gase u obliku:
 $Q_{max} = \dots m^3/h$ ili kg/h ;
- 4) tvornički broj pokazivača i godina proizvodnje.

Član 50.

Na integratoru koji ima satni mehanizam sa električnim navijanjem ili kod koga se izmjerena količina gase određuje električnim putem, na posebnoj tablici moraju se ispisati sljedeći podaci: električni napon, vrsta, jačina i učestanost električne struje na kojoj radi integrator. Tablica se postavlja što je moguće bliže električnim priključcima.

Član 51.

Na pretvaraču diferencijalnog pritiska, na posebnoj tablici, moraju se dati sljedeći podaci:

- 1) najveći diferencijalni pritisak u obliku:
 $\Delta P_{max} = \dots Pa$ (ili bar);
- 2) najmanji diferencijalni pritisak u obliku:
 $\Delta P_{min} = \dots Pa$ (ili bar);
- 3) najveći dozvoljeni radni pritisak gase u obliku:
 $P_{max} = \dots Pa$ (ili bar);
- 4) tvornički broj i godina proizvodnje pretvarača.

Član 52.

Ako se pretvarač diferencijalnog pritiska sastoji od više dijelova u odvojenim kućištima, svako kućište mora da bude označeno tvorničkim brojem pokazivača.

Član 53.

Za mjerila sa statičkim mjeranjem diferencijalnog pritiska, sa zapornom tečnošću, na posebnoj tablici mora se ispisati:

- 1) vrsta zaporne tečnosti;
- 2) gustina i količina zaporne tečnosti.

Član 54.

Na pretvaraču strujnog pritiska gase mora se postaviti tablica sa sljedećim podacima:

- 1) opseg mjerjenja strujnog pritiska gase unutar koga pretvarač radi ispravno;

- 2) tvornički broj i godina proizvodnje pretvarača.

Član 55.

Na pretvaraču temperature gase, na posebnoj tablici, moraju se dati sljedeći podaci:

- 1) opseg mjerjenja temperature gase unutar koga pretvarač radi ispravno;
- 2) tvornički broj i godina proizvodnje pretvarača.

Član 56.

Ako se pomoću posebnog pretvarača gustine gase prati i uračunava promjena ove veličine, pretvarač mora da ima tablicu na kojoj su dati sljedeći podaci:

- 1) opseg mjerjenja gustine gase unutar koga pretvarač radi ispravno;
- 2) tvornički broj i godina proizvodnje pretvarača.

Član 57.

Ako se gustina gase ne mjeri, na posebnoj tablici postavljenoj na pokazivaču količine gase obavezno se daje, za standardno stanje gase, njena vrijednost u obliku:

$$\text{ispravan pr. } \rho = \dots \text{ kg/m}^3.$$

Ako se promjene temperature, pritiska, relativne vlažnosti i koeficijenta ekspanzije gase ne računaju automatski, na tablici iz stava 1. ovog člana moraju se dati, u odgovarajućem obliku, vrijednosti tih veličina pri kojima mjerilo radi ispravno.

Tablica iz stava 1. ovog člana pridaje se glavnoj tablici podataka (član 48) i može, u pogodnom obliku, biti njen sastavni dio.

V. PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Član 58.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prelaze da važi Pravilnik o metrološkim uslovima za protočna mjerila količine gase sa mjernom dijafragmom (»Službeni list SFRJ«, br. 59/81).

Član 59.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljanja u »Službenom listu SFRJ«

Br. 0404-4075/1
29. januara 1985. godine
Beograd

Direktor
Saveznog zavoda za mjeru
i dragocjene metale
Milisav Vojnić, s. r.

132.

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o mernim jedinicama i mjerilima (»Službeni list SFRJ«, br. 9/84), direktor Saveznog zavoda za mjeru i dragocjene metale propisuje

PRAVILNIK

O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA PROTOČNA MJERILA ZAPREMINE ZA RAZNE TEČNOSTI KOJA SE NALAZE U MJERNOM SKLOPU

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se metrološki uslovi koje moraju ispunjavati protočna mjerila zapremine za razne tečnosti koja se nalaze u mjernom sklopu (u nastavku teksta: mjerne instalacije).

Metrološki uslovi iz stava 1. ovog člana označavaju se skraćeno oznakom **MUS.Z-15/2**.

Član 2.

Pod mјernom instalacijom, prema ovom pravilniku, podrazumijeva se mјerni sklop sastavljen od protočnog mjerila zapremine (u nastavku teksta: protočno mjerilo), pomoćnih uredaja i cijevi ili crijeva.

Član 3.

Pod pomoćnim uredajima, prema članu 2. ovog pravilnika, podrazumijevaju se:

- 1) filtri;
- 2) odvajači gasova;
- 3) ravne staze;
- 4) usmjerivači;
- 5) ispusni ventili;
- 6) nepovratni ventili;
- 7) regulacioni ventili;
- 8) »SET-STOP« ventili;
- 9) instrumenti za mјerenje temperature;
- 10) instrumenti za mјerenje pritiska;
- 11) pumpe;
- 12) priključci za ispitivanje;
- 13) pokazivači gasova;
- 14) ostali pomoći uredaji.

Član 4.

Navedeni izrazi, prema ovom pravilniku, imaju sljedeće značenje:

1) referentna tačka je tačka kojom se određuju početak i kraj mјerenja kad se tečnost prima i isporučuje i može biti: nivo tečnosti, prelivna cijev u kontinuelnom staklu ili uredaj za zaštitu;

2) granica dozvoljene greške mјerne instalacije je najveće dozvoljeno odstupanje vrijednosti koju pokazuje protočno mjerilo od odgovarajuće vrijednosti koju pokazuje etalon kojim se obavlja provjeravanje, nezavisno od toga kolika je mјerna nesigurnost s kojom se može utvrditi mјerena vrijednost.

II. METROLOŠKA SVOJSTVA

Član 5.

Granice dozvoljene greške mјerne instalacije date su u sljedećoj tabeli:

Mјerna zapremina, u litrima	Granice dozvoljene greške
od 0,02 do 0,1	± 2 ml
od 0,1 do 0,2	± 2% mјerene zapremine
od 0,2 do 0,4	± 4 ml
od 0,4 do 1	± 1% mјerene zapremine
od 1 do 2	± 10 ml
od 2 i više	± 0,5% mјerene zapremine

Granice dozvoljene greške za najmanju zapreminu jednake su dvostruko vrijednosti granica dozvoljenih grešaka datih u navedenoj tabeli za zapremine koje odgovaraju toj najmanjoj zapremini.

Granice dozvoljene greške bilo koje izmjerene zapremine ne mogu biti veće od granice dozvoljene greške za najmanju zapreminu.

Član 6.

Granice dozvoljene greške mјernih instalacija za mјerenje tečnih gasova, mјernih instalacija za mјerenje tečnosti na temperaturi nižoj od -10°C ili višoj od $+50^{\circ}\text{C}$ i mјernih instalacija čiji je najmanji protok najviše jednak $1 \text{ dm}^3/\text{h}$ jednake su dvostrukim vrijednostima granica dozvoljenih grešaka datih u članu 5. ovog pravilnika.

Član 7.

Ako sve promjene grešaka koje se događaju sa promjenom protoka imaju isti znak, najmanje jedna od tih grešaka mora da bude manja ili najviše jednaka jednoj od sljedećih vrijednosti:

- 1) polovini apsolutne vrijednosti granice dozvoljene greške utvrđene u članu 5. ili članu 6. ovog pravilnika ili
- 2) $0,3\%$ mјerene zapremine, odnosno $0,6\%$ mјerene zapremine za mјerne instalacije iz člana 6. ovog pravilnika.

III. SVOJSTVA KONSTRUKCIJE

Član 8.

Pod mјernim instalacijama za isporuku prema ovom pravilniku, podrazumijevaju se:

1) mјerne instalacije za mјerenje zapremine prilikom punjenja kamion-cisterni, vagon-cisterni i brodova tankera tečnostima malog viskoziteta (do $20 \text{ mPa} \cdot \text{s}$) na atmosferskom pritisku, osim tečnim prehrabbenim proizvodima;

2) mјerne instalacije za mјerenje zapremine tečnosti prilikom pražnjenja kamion-cisterni, vagon-cisterni i brodova tankera ako je mјerna instalacija postavljena na samim transportnim cisternama ili na posebnom prenosnom postolju;

3) mјerne instalacije ugrađene u cjevovod (naftovod, produktovod između sudova za smještaj tečnosti (rezervoara).

Član 9.

Pod mјernim instalacijama za prijem, prema ovom pravilniku, podrazumijevaju se mјerne instalacije za mјerenje zapremine tečnosti u toku pražnjenja broda tankera, vagon-cisterni i kamion-cisterni.

Ove mјerne instalacije moraju imati posrednički rezervoar u kome nivo tečnosti određuje referentnu tačku. Posrednički rezervoar može biti tako izrađen da obavlja i funkciju uklanjanja vazduha ili gasa.

Član 10.

Mјerna instalacija mora biti tako konstruisana da njen najveći protok bude najmanje jednak:

a) dvostrukom najmanjem protoku protočnog mjerila ako mјerna instalacija sadrži samo jedno protočno mjerilo;

b) zbiru najmanjih protoka protočnih mjerila ako mјerna instalacija sadrži više paralelno vezanih protočnih mjerila.

Član 11.

U mјernu instalaciju može da se uključi i zaštitni uredaj za ograničavanje ili kontrolu veličina kojima se određuje rad mјerne instalacije, odnosno protočnog mjerila ili više tih mjerila.

Ako je u mјernu instalaciju ugrađen automatski uredaj za ograničavanje protoka, da bi se onemogućili protoci veći od najvećeg protoka mјerne instalacije, odnosno protočnog mjerila, taj uredaj mora da bude stavljen iza protočnog mjerila, a najmanji mogući protok koji se može ostvariti ovim uredajem ne smije biti manji od najmanjeg protoka mјerne instalacije, odnosno protočnog mjerila.

Ako se koristi reduktor pritiska, on se postavlja što dalje ispred protočnog mjerila. Reduktor pritiska mora biti podešen tako da održava odgovarajući pritisk kako bi se izbjeglo isparavanje tečnosti.

Ako se koristi uređaj za održavanje pritiska koji u protočnom mjerilu i ostalim pomoćnim uređajima obezbjeduje pritisak koji je uvek viši od atmosferskog pritiska i od pritiska zasićenih para tečnosti, on se postavlja iza protočnog mjerila.

U mjerne instalacije u kojima postoji mogućnost da tečnost, kad je pumpa zaustavljena, protiče u smjeru suprotnom proticanju mora se postaviti nepovratni ventil, koji može da ima organičavac pritiska.

Član 12.

Mjerne instalacije moraju imati definisanu referentnu tačku.

Na mjernim instalacijama za isporuku referentna tačka se nalazi iza protočnog mjerila, a na mjernim instalacijama za prijem referentna tačka se nalazi ispred protočnog mjerila.

Član 13.

Mjerne instalacije za isporuku mogu da rade sa praznim ili punim nastavkom.

U mjernim instalacijama za isporuku koje rade sa praznim nastavkom referentna tačka se nalazi između nastavka i protočnog mjerila.

U mjernim instalacijama iz stava 2. ovog člana mora se nalaziti sistem za pražnjenje cijevi za odvođenje isporučene tečnosti poslije svakog mjerjenja. U tu svrhu može se upotrijebiti ventil za vezu sa atmosferom, dodatna pumpa ili priključak za komprimirani vazduh. U mjernim instalacijama predviđenim za isporuke manje od 10 m^3 ili uređaji moraju da rade automatski.

Referentna tačka mjernih instalacija koje rade sa punim nastavkom određena je uređajem za zatvaranje koji se nalazi na nastavku. Ako nastavak ima slobodan kraj, uređaj za zatvaranje mora biti postavljen što bliže tom kraju.

U mjernim instalacijama iz stava 4. ovog člana, osim mjernih instalacija za tečni gas, slobodni kraj nastavka mora da ima nepovratni ventil koji sprečava pražnjenje nastavka kad merna instalacija ne radi. Ako je uređaj za zatvaranje postavljen iza nepovratnog ventila, međuprostor treba da ima što je moguće manju zapreminu, a uvek manju od granice dozvoljene greške za najmanju zapreminu.

Član 14.

Na mjerne instalacije za prijem u kojima se nastavak nalazi ispred protočnog mjerila primjenjuju se odredbe člana 13. ovog pravilnika.

Član 15.

Merna instalacija za isporuku može biti napravljena tako da radi pomoću pumpe, ili pomoću gravitacije, ili pomoći gravitacije i pumpe ili pomoći pritiska gase ili vazduha.

Član 16.

Mjerne instalacije koje rade pomoći pumpe moraju imati odvajač gase koji mora biti vezan za automatski sistem za usporavanje i zaustavljanje protoka da bi se izbjeglo prodiranje vazduha u protočno mjerilo, kad pritisak na izlazu iz protočnog mjerila može biti niži od atmosferskog pritiska, ali ne može biti niži od pritiska zasićene pare mjerene tečnosti.

Ako je u mjeru instalaciju koja radi pomoći pumpe ugrađen specijalni ispusni ventil za gas, on mora da bude opremljen kontrolnim stakлом.

Član 17.

Odvajač gase je uređaj koji stalno uklanja vazduh ili gas koji se nalazi u tečnosti.

Kontrolno staklo je uređaj koji omogućava pravjeru ispunjenosti instalacije tečnošću.

Ispusni ventil za gas je uređaj koji uklanja vazduh ili gas koji se sakuplja u cijevima.

Specijalni ispusni ventil za gas je uređaj koji uklanja vazduh ili gas koji se sakuplja u cijevima i zaustavlja protok tečnosti, kad se vazduh ili gas nakupi u tolikoj mjeri da može da prodre u protočno mjerilo.

Član 18.

Ako u mjeru instalaciju koja radi pomoći gravitacije nije ugrađen specijalni ispusni ventil za gas ili ako merna instalacija nema, neposredno iza referentne tačke, stalno dodir sa atmosferom, mora se postaviti pokazivač gase — uređaj koji registruje prisustvo gase u tečnosti, osim ako je obezbijedeno da pritisak ne može biti manji od atmosferskog pritiska.

Ako u mjernoj instalaciji koja radi pomoći gravitacije postoje veze sa gasovima u cisterni, specijalni ispusni ventil mora da spriječi prodror gase u protočno mjerilo.

Član 19.

Mjerne instalacije koje mogu da rade ili pomoći pumpe ili pomoći gravitacije moraju da odgovaraju uslovima propisanim čl. 16. do 18. ovog pravilnika.

Član 20.

Presjek posredničkog rezervoara mora biti takav da zapremina jednaka granici dozvoljene greške pri najmanjoj zapremini odgovara razlici u nivoima od najmanje 2 mm.

Član 21.

Merna instalacija za tečan gas pod pritiskom mora biti povezana sa rezervoarom za napajanje cjevovodom koji ima nepovratni ventil.

Član 22.

Uređajem za održavanje pritiska, koji se postavlja iza protočnog mjerila, mora se u toku mjerjenja obezbijediti tečno stanje gase u protočnom mjerilu. Potreban pritisak može da se održava na utvrđenoj vrijednosti koja je podešena uslovima mjerjenja.

Ako se pritisak održava na utvrđenoj vrijednosti, on mora biti najmanje jednak pritisku pare tečnog gase za temperaturu veću od 15°C do najveće radne temperature.

Ako je pritisak podešen prema uslovima mjerjenja, on mora biti najmanje 100 kPa (1 bar) viši od pritiska pare tečnosti za vrijeme mjerjenja i mora se održavati automatski.

Ako se upotrebljava i uređaj za održavanje pritiska ručnim podešavanjem, pritisak na izlazu iz protočnog mjerila mora biti najmanje jednak pritisku pare tečnog gase za temperaturu veću od 15°C do temperature tečnosti u toku mjerjenja. U tom slučaju u blizini ovog uređaja mora se nalaziti dijagram koji pokazuje pritisak pare tečnosti koji zavisi od temperature. Ako je predviđeno da merna instalacija mogu u dužem periodu da rade bez kontrole, temperatura i pritisak moraju da budu stalno ispisivani pomoći registrujućeg instrumenta.

Član 23.

Merna instalacija za tečan gas mora da ima uređaj za uklanjanje vazduha ili gase, koji može biti odvajač gase ili kondenzacioni rezervoar. Kondenzacioni rezervoar je zatvoreno posuda koja u instalacijama za tečan gas pod pritiskom uklanja gas iz tečnosti koja se mjeri i koja taj gas kondenzuje prije mjerjenja.

Član 24.

Odvajač gase mora imati korisnu zapreminu koja je najmanje jednaka:

1) 1,5% zapremine koja je protekla u jednoj minuti pri najvećem protoku, kad je cijev koja povezuje protočno mjerilo sa rezervoarom za napajanje kraća od 25 m;

2) 3% zapremine koja je protekla u jednoj minuti pri najvećem protoku, kad je cijev koja povezuje protočno mjerilo sa rezervoarom duža od 25 m.

Mjerna instalacija ne mora imati pokazivač gase i kontrolno staklo.

Cijev za dovođenje vazduha ili gase iz odvajača gase mora biti vezana za dio koji sadrži gasnu fazu u rezervoaru za napajanje ili za autonomni uređaj za održavanje pritiska podešenog na pritisak niži za 50 kPa do 100 kPa od izlaznog pritiska protočnog mjerila. Na cijev se može postaviti ventil, ali on u toku mjerjenja mora biti otvoren.

Član 25.

Kondenzacioni rezervoar mora imati najmanje dva puta veću zapremlju od zapremine za koju se umanjuje zapremljena tečnost u cjevovodu od ventila na rezervoaru za napajanje do ventila za održavanje pritiska postavljenog iza protočnog mjerila pri sniženju temperature za 10°C ako je cjevovod nadzemni, odnosno 2°C ako je cjevovod zagrijavan ili ako je podzemni.

Kondenzacioni rezervoar postavlja se u najvišu tačku mjerne instalacije i mora imati ručni ispusni ventil.

Član 26.

Mjerna instalacija za tečni gas mora imati manometar koji se postavlja između protočnog mjerila i ventila za održavanje pritiska i termometar koji se postavlja u neposrednoj blizini protočnog mjerila i koji mora imati skalu sa vrijednošću najmanjeg podjeljka od $0,5^{\circ}\text{C}$.

Termometar nije obavezan za mjerne instalacije postavljene na kamion-cisternu.

Član 27.

Pri mjerenu mjerom instalacijom za tečan gas na kamion-cisterni ne smije postojati veza između gasova rezervoara za napajanje i rezervoara za prijem.

Član 28.

U mjerne instalacije za tečan gas mogu se ugraditi sigurnosni ventilii koji sprečavaju suviše veliko povećanje pritiska. Ako su ventilii postavljeni iza protočnog mjerila, mogu biti povezani sa prijemnim rezervoarom.

Član 29.

Ako u uslovima korištenja mjerne instalacije za tečan gas treba upotrijebiti crijevo, ono mora da ostane puno ako mu je zapremina veća od granice dozvoljene greške pri najmanjoj zapremini.

Ako se crijevo rasklapa, mora imati specijalne spajalice (sastavke).

Ručni ispusni ventil mora da se nalazi na kraju crijeva.

Član 30.

Mjerne instalacije za prijem mlijeka moraju imati posrednički rezervoar u kome nivo mlijeka određuje referentnu tačku.

Ako mjerne instalacija radi pomoći pumpe, posrednički rezervoar može se postaviti ispred pumpe ili između pumpe i protočnog mjerila.

Ako je postavljen ispred pumpe, posrednički rezervoar može se napajati gravitacijom, naginjanjem posude, posredstvom pomoćne pumpe ili posredstvom sistema za potiskivanje. Ako se mlijeko uvodi u posrednički rezervoar posredstvom pomoćne pumpe ili posredstvom sistema za potiskivanje, mora se upotrijebiti uređaj za uklanjanje vazduha ili gase. Taj uređaj može se kombinovati sa posredničkim rezervoarom.

Ako je posrednički rezervoar postavljen između pumpe i protočnog mjerila, mora se obezbijediti uklanjanje vazduha ili gase.

Član 31.

U mjernim instalacijama za prijem mlijeka, ako je mlijeko dovedeno do nivoa koji je niži od nivoa protočnog mjerila, mora se automatski obezbijediti da pritisak na izlasku iz protočnog mjerila bude veći od atmosferskog pritiska.

Član 32.

Ako na tečnost mjerjenja mogu uticati nečistoće, u mjeru instalaciju, ispred protočnog mjerila, mora se ugraditi filter za prečišćavanje tečnosti.

Na filter iz stava 1. ovog člana treba da se postavi manometar (koji mjeri diferencijalni pritisak), na osnovu čijeg se pokazivanja može utvrditi trenutak kad filter treba očistiti.

Član 33.

Ddjelovi mjerne instalacije moraju se postaviti tako da ispred protočnog mjerila ne postoji mogućnost za ulazak vazduha i za uklanjanje gase iz tečnosti koja se mjeri.

Uredaj koji uklanja vazduh ili gas mora biti postavljen tako da greška nastala uslijed uticaja vazduha ili gase na rezultat mjerjenja ne premašuje:

1) za odvajač gase:

- a) 0,5% mjerene zapremine za tečnosti čiji je dinamički viskozitet najviše jednak $1 \text{ mPa} \cdot \text{s}$,
- b) 1% mjerene zapremine za tečnosti čiji je dinamički viskozitet veći od $1 \text{ mPa} \cdot \text{s}$;

2) za ispusne ventile i specijalne ispusne ventile za gas — 1% od najmanje zapremine.

Član 34.

Ako mjerna instalacija radi pomoći pumpe i ako pritisak na ulazu u pumpu može, čak i trenutno, biti niži od atmosferskog pritiska ili od pritiska zasličenih par tečnosti, mora se ugraditi separator gase za tečnosti čija je dinamička viskoznost manja od $20 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ na 20°C .

Odvajač gase postavlja se na potiskni cjevovod pumpe, a može biti i kombinovan sa pumpom. Odvajač gase mora biti postavljen što je moguće bliže protočnom mjerilu, tako da gubitak strujne energije uslijed proticanja tečnosti između njih bude zanemarljiv.

Član 35.

Ako se mjerne instalacija napaja pumpom i ako je pritisak na ulazu u pumpu stalno viši od atmosferskog pritiska i od pritiska zasaćenih para tečnosti, u mjeru instalaciju se ne mora postaviti odvajač gasa. Ako merna instalacija nema odvajač gasa, mora se postaviti ispusni ventil ili specijalni ispusni ventil.

Odredba stava 1. ovog člana ne odnosi se na tečnost čiji je dinamički viskozitet veći od $20 \text{ mPa} \cdot \text{s}$.

Ispusni ventil ili specijalni ispusni ventil za gas postavlja se na potisni cjevovod, a može biti i kombinovan sa pumpom. U oba slučaja postavlja se u najvišoj tački cjevovoda i što je moguće bliže protočnog mjerila. Ako je ventil postavljen u nivou koji je niži od protočnog mjerila, mora se ugraditi i nepovratni ventil sa ograničavачem pritiska. Ako na cjevovodu postoji više visinskih tačaka, može se postaviti više ispusnih ventila.

Član 36.

Ako merna instalacija radi pomoću gravitacije i ako je pritisak tečnosti u svim dijelovima cjevovoda i protočnom mjerilu viši od pritiska zasaćene pare i atmosferskog pritiska, merna instalacija ne mora imati odvajač vazduha ili gase, ali mora uvijek biti potpuno napunjena.

Ako je pritisak tečnosti niži od atmosferskog pritiska ali je viši od pritiska zasaćene pare tečnosti koja se mjeri, u mernu instalaciju mora se ugraditi odgovarajući uređaj koji sprečava predranje vazduha u protočno mjerilo.

Pritisak tečnosti između protočnog mjerila i referentne tačke mora biti viši od pritiska zasaćene pare tečnosti.

Član 37.

Ako merna instalacija za mjerjenje zapremine tečnosti čiji je dinamički viskozitet veći od $20 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ radi pomoću pumpe, pumpa mora da bude postavljena tako da ulazni pritisak uvijek bude viši od atmosferskog pritiska. Ako ulazni pritisak nije uvijek viši od atmosferskog pritiska, u mernu instalaciju se mora ugraditi uređaj za automatsko zaustavljanje protoka tečnosti. Ulazni pritisak mora da se kontroluje manometrom.

Uređaj za automatsko zaustavljanje protoka i manometar iz stava 1. ovog člana nisu obavezni ako u dijelove cjevovoda pod sniženim pritiskom ne može prodrijeti vazduh.

Za vrijeme stajanja, cjevovod mora da bude ispušten tečnošću do referentne tačke.

Član 38.

Pokazivač gase postavlja se iza protočnog mjerila i mora biti izrađen tako da omogućuje jasno pokazivanje prisustva vazduha ili gase u tečnosti.

U mernim instalacijama sa praznim nastavkom pokazivač gase može biti u obliku kontrolnog stakla, a istovremeno služi kao referentna tačka.

Ako predstavlja najvišu tačku cjevovoda, pokazivač gase može imati zavrtač ili ventil za ispuštanje gase.

U pokazivač gase mogu se ugrađivati spirale i točkovi sa krilcima, koji omogućuju da se vidi i protok tečnosti.

Član 39.

U mernim instalacijama koje imaju protočno mjerilo zapremine sa turbinom mora se:

a) ispred protočnog mjerila ugraditi ravan cjevovod čiji unutrašnji prečnik odgovara nazivnom otvoru protočnog mjerila, a čija dužina iznosi najmanje $10 D$, gdje je D prečnik nazivnog otvora protočnog mjerila;

b) iza protočnog mjerila ugraditi ravni cjevovod čiji unutrašnji prečnik odgovara nazivnom otvoru protočnog mjerila, čija dužina iznosi najmanje $5 D$, gdje je D prečnik nazivnog otvora protočnog mjerila.

Ako i pored ravnog cjevovoda iz stava 1. ovog člana postoji mogućnost za pojavu vrtloga, u taj cjevovod treba ugraditi i usmjerivač, dužine koja nije manja od $2,5 D$, gdje je D prečnik nazivnog otvora protočnog mjerila.

Član 40.

Konstrukcijom mjerne instalacije moraju biti predviđena mesta za utiskivanje žiga.

IV. NATPISI I OZNAKE

Član 41.

Natpsi i oznake moraju biti ispisani na jednom od jezika i pisama naroda, odnosno narodnosti Jugoslavije.

Natpsi i oznake moraju biti jasni, dobro vidljivi u radnim uslovima i ispisani tako da se ne mogu izbrisati ili skinuti.

Član 42.

Na glavnoj pločici na mernoj instalaciji moraju se ispisati sljedeći natpsi i oznake:

- 1) firma, odnosno naziv ili znak proizvođača;
- 2) proizvodni broj i godina proizvodnje;
- 3) službena oznaka tipa mjerne instalacije, ako je izvršeno ispitivanje tipa;
- 4) najveći i najmanji protok;
- 5) najveći i najmanji radni pritisak;
- 6) najveća i najmanja radna temperatura;
- 7) najmanja zapremina;
- 8) naziv tečnosti ili grupe srodnih tečnosti koje se mogu mjeriti ili najveća i najmanja viskoznost (kinematička ili dinamička) tečnosti koja se može mjeriti;
- 9) serijski ili tvornički brojevi pomoćnih uređaja (npr. odvajač gase NR 1123).

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 43.

Merne instalacije koje se nalaze u upotrebi pregledače se do 31. decembra 1985. godine ako ispunjavaju uslove u pogledu granice dozvoljenih grešaka propisanih ovim pravilnikom.

Član 44.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljuvanja u »Službenom listu SFRJ«.

Br. 0404-3114/3
25. januara 1985. godine
Beograd

Direktor
Saveznog zavoda za mjeru i
dragocjene metale
Milisav Vojnić, s. r.